

Šifra predmeta: BUS208	Naziv predmeta: FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO		
Nivo: Prvi ciklus studija	Godina: II	Semestar: III	Broj ECTS kredita: 6
Status: izborni	Broj sati sedmično: 6		Ukupan broj sati: 90
1. CILJ PREDMETA	Cilj predmeta "Finansijsko računovodstvo" jeste da studentima omogući detaljan uvid u primjenu Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda sa ciljem da se osposobe za primjenu kontnih planova uz važeće zakonske propise. Pretpostavka je da se kroz ovaj program studenti obogate znanjem evidencije i praćenja poslovnih promjena sa mogućnošću finansijskog izvještavanja u skladu sa zahtjevima Računovodstvenog standarda 1 i važećih zakonskih propisa. "Finansijsko računovodstvo" treba da omogući sticanje znanja adekvatnog nivoa za upravljanje finansijskim poslovanjem na osnovu tačno utvrđenih računovodstvenih informacija koje su posljedica pravilne primjene Računovodstvenih standarda i važećih propisa.		
1.1. Osnovne tematske jedinice	1. Uvod u finansijsko računovodstvo 2. Kodeks računovodstvenih načela i Računovodstveni standardi 3. Kontni plan za preduzeća 4. Računovodstvo osnivačkog kapitala i upisani a neuplaćeni kapital 5. Računovodstvo stalnih sredstava 6. Računovodstvo zaliha 7. Računovodstvo trgovinskih preduzeća 8. Gotovina, kratkoročna potraživanja i ulaganja 9. Računovodstvo troškova 10. Računovodstvo kapitala i rezervi 11. Obaveze 12. Prihodi i rashodi 13. Računovodstvo dobiti i gubitka 14. Slobodna klasa kontnog plana i vanbilansna evidencija 15. Izrada finansijskih izvještaja i povezanih informacija i njihova prezentacija		
1.2. Rezultati učenja	Nakon položenog predmeta Finansijsko računovodstvo, studenti će moći da: 1. Opišu i evaluiraju aplikaciju ključnih koncepata iz oblasti finansijskog računovodstva 2. Koriste znanja i vještine za potrebe evidencije poslovnih događaja u računovodstvu 3. Koriste znanja i vještine za potrebe izrade i prezentacije finansijskih izvještaja		
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE			
Opis aktivnosti (%)			
2.1. Način izvođenja nastave	1. ex katedra 2. diskusije 3. gosti predavači		1. 80% 2. 10% 3. 10%
Učešće u ocjeni (%)			
2.2. Sistem ocjenjivanja	1. Prvi parcijalni ispit 2. Drugi parcijalni ispit 3. Finalni ispit 4. Kviz 5. Prezentacija		1. 20% (20 bodova) 2. 20% (20 bodova) 3. 50% (50 bodova) 4. 5% (5 bodova) 5. 5% (5 bodova)
3. LITERATURA	1. Jahić, Mehmed. Finansijsko računovodstvo: II dopunjeno izdanje. Sarajevo: Udruženje revizora FBiH, 2008. 2. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) uključujući i Međunarodne računovodstvene standarde (MRS). Mostar: Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, 2006. 3. Važeći zakoni iz oblasti računovodstva i revizije u FBiH i BiH		